



SAVEZ KLIZAČKIH SPORTOVA BOSNE I HERCEGOVINE

10 ZLATNIH PRAVILA RODITELJA SPORTISTA SKS BIH

(Sažeta verzija – Pravila ponašanja za roditelje)

1

Budite podrška, ne pritisak.

Vaše dijete trenira da uči, napreduje i uživa u sportu – ne da ispuni tuđa očekivanja. Ohrabrujte trud, ne samo rezultat.

2

Poštujte trenere i stručni tim.

Treneri su odgovorni za sportski proces. Ne ometajte rad s tribina i ne dajte upute tokom treninga ili nastupa.

3

Navijajte s poštovanjem.

Bodrite svoje dijete i druge sportiste fer i kulturno. Nema vikanja, vrijeđanja ni kritike – samo podrška i osmijeh.

4

Budite primjer drugima.

Djeca uče po uzoru. Vaše ponašanje na tribinama oblikuje njihovu sliku o sportu, pobjedi i porazu.

5

Saradnja umjesto sukoba.

Nesporazume s trenerima ili Savezom rješavajte mirno i kroz razgovor – nikad putem društvenih mreža.

6

Štitite privatnost i sigurnost.

Ne dijelite fotografije, video snimke ili informacije o djeci bez dozvole. Poštujte granice drugih porodica.

7

Prepoznajte i prijavite nepravilnosti.

Ako posumnjate na nasilje, uznemiravanje ili bilo kakav oblik zlostavljanja – **odmah obavijestite Safeguarding officira SKS BiH.**

8

Poštujte pravila takmičenja i organizatore

Budite ljubazni prema službenim licima i volonterima. Oni rade kako bi vaše dijete imalo sigurno i pošteno takmičenje.

9

Promovišite zdrav način života.

Podržite redovne preglede, odmor, pravilnu ishranu i čistu sportsku igru – bez dopinga, alkohola i stresa.

10

Budite partneri u Safeguardingu.

Vaša uloga je ključna. Zajedno gradimo sigurno, pošteno i radosno okruženje za svako dijete na ledu.